

Uplatilo je (ime,adresa, i telefon)\_

\_\_\_\_\_

Svrha doznake:

**ŠKOLARINA TREĆI CIKLUS  
DOKTORSKI STUDIJ**

Primalac/Primatelj:

**JRT TREZOR**

Mjesto i

datum uplate: 00/00/2019

Potpis i pečat nalagodavca

Potpis ovlaštenog lica:

Račun  
pošiljaoca/  
pošiljatelja

\_\_\_\_\_

Račun  
primaoca/  
primatelja

1 4 1 1 9 6 5 3 2 0 0 0 8 4 7 5

KM \_\_\_\_\_

Hitno

samo za uplatu javnih prihoda

identifikacioni

Broj

\_\_\_\_\_

Vrsta uplate

Vrsta  
prihoda

7 2 2 6 3 1

Porezni period

od

do

Općina

0 7 7

Budžetska  
organizacija

2 1 0 4 0 0 8

Poziv na broj

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Uplatilo je (ime,adresa, i telefon)\_

\_\_\_\_\_

Svrha doznake:

**UPLATA ZA STICANJE NAUČNOG  
ZVANJA DOKTOR NAUKA**

Primalac/Primatelj:

**JRT TREZOR**

Mjesto i

datum uplate: 00/00/2019

Potpis i pečat nalagodavca

Potpis ovlaštenog lica:

Račun  
pošiljaoca/  
pošiljatelja

\_\_\_\_\_

Račun  
primaoca/  
primatelja

1 4 1 1 9 6 5 3 2 0 0 0 8 4 7 5

KM \_\_\_\_\_

Hitno

samo za uplatu javnih prihoda

identifikacioni

Broj

\_\_\_\_\_

Vrsta uplate

Vrsta  
prihoda

7 2 2 6 3 1

Porezni period

od

do

Općina

0 7 7

Budžetska  
organizacija

2 1 0 4 0 0 8

Poziv na broj

0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

